



### Southern Sotho (Sesotho)

#### Selelekela sa Lithako

Letšoao la sefapano

Ka lebitso la Ntate, le ho Mora le  
oa Moea o Halalelang.

Amen

Litumeliso

Mohau oa Morena oa rona Jesu  
Kreste, Le lerato la Molimo, le  
kopano ea Moea o Halalelang ho  
ba le lona bohole.

Le ka moea oa hau.

Molao oa Pholoso

Barab'eso (bara le barali babo  
rona), a re keng re amohela libe  
tsa rona, Kahoo itokisetse ho  
keteka liphiiri tse halalelang tse  
halalelang.

Ke bolela Molimo ea Matla 'Ohle le  
ho uena, banab'eso, hore ke entse  
sebe haholo, menahanong ea ka le  
ka mantsoe a ka, ka seo ke se  
entseng le ho seo ke sa hlolang ho  
se etsa, ka molato oa ka, ka  
molato oa ka, ka phoso ea ka e  
boholoko ka ho fetisisa; ke ka hona  
ke kopang Maria ea kileng a ba  
moshanyana Mangeloi 'ohle le  
bahalaleli, Mme uena, banab'eso,  
Ho nthata ho Jehova, Molimo oa  
rona.

E se eka Molimo ea Matla 'Ohle a  
ka re hauhela, Re felele libe tsa  
rona, 'Me u re tlisetseng bophelo  
bo sa feleng.

Amen

### Estonian (eesti)

#### Sissejuhatavad riitused

Risti märk

Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen

Tervitus

Meie Issanda Jeesuse Kristuse  
arm, ja Jumala armastus, ja Püha  
Vaimu osadus Ole sinuga kõigiga.

Ja oma vaimuga.

Penitentsiaalne tegevus

Vennad (vennad ja õed),  
tunnistame oma patte, Ja nii  
valmistage end pühade saladuste  
tähistamiseks ette.

Tunnistan kõigevägevale Jumalale  
Ja teile, mu vennad ja õed, et mul  
on väga pattu teinud, minu  
mõtetes ja sõnades, selles, mida  
ma olen teinud ja selles, mida ma  
pole suutnud teha, Minu süü läbi  
Minu süü läbi minu kõige raskema  
süü kaudu; seetõttu küsin  
õnnistatud Mary alati-viirgin, kõik  
inglid ja pühakud, Ja sina, mu  
vennad ja õed, palvetada minu  
eest Issanda poole, meie Jumala  
eest.

Kas kõikvõimas Jumal halastab  
meid, Andke meile oma patud, ja  
viige meid igavesesse ellu.

Aamen

## Southern Sotho (Sesotho)

### Kyrie

**Morena, eba le mohau.**

Morena, eba le mohau.

**Kreste, eba le mohau.**

Kreste, eba le mohau.

**Morena, eba le mohau.**

Morena, eba le mohau.

### Gloria

Kganya e be ho Modimo  
 mahodimong. le khotso lefatšeng  
 ho batho ba nang le thato e ntle.  
 Re u rorisa, rea u hlohonolofatsa,  
 rea u rata, rea u tlotlisa, re u  
 leboha ka khanya ea hao e kholo;  
 Morena Modimo, Kgosi ya  
 lehodimo, Oho Modimo, Ntate ya  
 matla wohle. Morena Jesu Kreste,  
 Mora ea tsoetsoeng a 'notši,  
 Morena Modimo, Konyana ya  
 Modimo, Mora wa Ntate, o tlosa  
 dibe tsa lefatshe; re hauhele; o  
 tlosa dibe tsa lefatshe; amohela  
 thapelo ya rona; o dutse letsohong  
 le letona la Ntate; re hauhele.  
 Hobane u Mohalaleli u le mong; ke  
 wena Jehova feela, ke uena u le  
 mong u Ea Holimo-limo; Jesu  
 Kreste, ka Moya o Halalelang,  
 kganyeng ya Modimo Ntate.  
 Amen.

### Bokella

**A re rapeleng.**

Amen.

### Liturgy tsa lentsoe

Ho bala pele

Lentswe la Morena.

## Estonian (eesti)

### Kyrie

**Issand, halasta.**

Issand, halasta.

**Kristus, halasta.**

Kristus, halasta.

**Issand, halasta.**

Issand, halasta.

### Gloria

Au Jumalale kõrgeimasse, ja maa  
 peal rahu hea tahtega inimestele.  
 Kiidame sind, Me õnnistame sind,  
 Me jumaldame sind, Me ülistame  
 sind, Täname teid suurepärase  
 hiilguse eest, Issand Jumal,  
 taevane kuningas, Oo, jumal,  
 kõikvõimas isa. Issand Jeesus  
 Kristus, ainult sündinud Poeg,  
 Issand Jumal, Jumala talle, Isa  
 Poeg, Sa võtad ära maailma  
 patud, halasta meie peale; Sa  
 võtad ära maailma patud, saada  
 meie palve; Istub isa paremas  
 käes, Halasta meie peale. Teie  
 jaoks üksi on püha, sina üksi olete  
 Issand, Teie üksi olete kõige  
 kõrgem, Jeesus Kristus, Püha  
 Vaimuga, Jumala hiilguses Isa.  
 Aamen.

### Koguma

**Palvetagem.**

Aamen.

### Sõna liturgia

Esimene lugemine

Issanda sõna.

## Southern Sotho (Sesotho)

Ho bokwe Modimo.  
Polotho ea liithuti  
'Malo oa bobeli  
Lentswe la Morena.  
Ho bokwe Modimo.  
**EPESALO**  
**Morena a be le Iona.**  
Le ka moya wa hao.  
**Ho bala Kosepele e halalelang ho latela N.**  
Kganya e be ho wena, Morena  
**Evangedi ya Morena.**  
Ho bokwe wena, Morena Jesu  
Kreste.  
Mosebetsi oa tumelo  
Ke dumela ho Modimo a le mong,  
Ntate ea matla 'ohle, moetsi wa  
lehodimo le lefatshe, ya dintho  
tsohle tse bonahalang le tse sa  
bonahaleng. Ke dumela ho Morena  
a le mong Jesu Kreste, Mora ea  
tsoetsoeng a 'notši oa Molimo,  
tsoetsoe ke Ntate pele ho lilemo  
tsohle. Modimo o tswang ho  
Modimo, Leseli le tsoang Leseling,  
Modimo wa nnete o tswang ho  
Modimo wa nnete, ea tsoetsoeng,  
ea sa kang a etsoa, ea tšoanang le  
Ntate; ka eena lintho tsohle li  
entsoe. O theohile leholimong  
bakeng sa rōna batho le bakeng sa  
poloko ea rōna; 'me ka Moea o  
Halalelang o ile a tsoaloa ke  
Moroetsana Maria, mme ya eba  
motho. Ka baka la rōna o ile a  
thakhisoa tlās'a Ponse Pilato; o ile  
a hlokokatsoa ke lefu, 'me a patoa;

## Estonian (eesti)

Tänu Jumalale.  
Vastutus psalm  
Teine lugemine  
Issanda sõna.  
Tänu Jumalale.  
Kirikulaul  
**Issand olgu sinuga.**  
Ja oma vaimuga.  
**Püha evangeeliumi lugemine vastavalt N.**  
Au teile, Issand  
**Issanda evangeelium.**  
Kiitus teile, Issand Jeesus Kristus.  
  
**Usu eriala**  
Ma usun ühte jumalasse,  
Kõigeväeline isa, taeva ja maa  
tegija, Kõigist nähtavatest ja  
nähtamatutest. Ma usun ühte  
Issanda Jeesusesse Kristusesse,  
Jumala ainus sündinud poeg,  
sündinud isast enne igas vanuses.  
Jumal Jumalast, Valgus valgust,  
tõeline Jumal tõelisest Jumalast,  
Sündinud, mitte tehtud,  
konsubstanciaalne isaga; Tema  
kaudu tehti kõik asjad. Meie jaoks  
ja meie päästmiseks tuli ta  
taevast alla, ja Püha Vaimu poolt  
oli Neitsi Maarja kehastunud, ja sai  
meheks. Meie pärast risti löödi ta  
Pontius Pilaatuse all, Ta kannatas  
surma ja maeti, ja töoris jäalle  
kolmandal päeval vastavalt  
pühakirjadele. Ta töoris taevasse  
ja istub isa paremas käes. Ta tuleb  
uesti hiilguses elavate ja surnute

### Southern Sotho (Sesotho)

mme a tsoha ka letsatsi la boraro  
ho ya ka Mangolo. A nyolohela  
lehodimong mme o dutse  
letsohong le letona la Ntate. O tla  
boela a tle ka kganya ho ahlola ba  
phelang le ba shweleng mme  
mmuso wa hae o ke ke wa eba le  
bofelo. Ke lumela ho Moea o  
Halalelang, Morena, ea fanang ka  
bophelo, ya tswang ho Ntate le  
Mora, eo Ntate le Mora a  
kgumamelwang le ho tlotswa, ya  
buileng ka baporofeta. Ke dumela  
Kerekeng e le nngwe, e halalelang,  
ya katolike le ya boapostola. Ke  
ipolela Kolobetso e le nngwe ya  
tshwarelo ya dibe mme ke  
lebeletse ka tjantjello tsohong ya  
bafu le bophelo ba lefatshe le  
tlang. Amen.

Hommely

Rapela thapelo eohle

**Re rapela Morena.**

Morena, utlwa thapelo ya rona.

**Liturgy tsa eukharist**

Nyehelo

Ho bokwe Modimo ka ho sa feleng.

**Barab'eso, rapelang, hore  
sehlabelo sa ka le sa hao e ka  
amoheleha ho Molimo, Ntate ya  
matla ohle.**

A Morena a amohele sehlabelo  
matsohong a lona bakeng sa  
thoriso le khanya ea lebitso la hae;  
molemong oa rona le molemo wa  
Kereke ya hae yohle e halalelang.

Amen.

### Estonian (eesti)

hindamiseks ja tema kuningriigil  
pole lõppu. Ma usun Püha Vaimu,  
Issandasse, elu andjasse, kes  
läheb isalt ja pojalt, Keda koos isa  
ja pojaga jumaldatakse ja  
ülistatakse, kes on prohvetite  
kaudu rääkinud. Ma usun ühte,  
püha, katoliiklikku ja apostlikku  
kirikusse. Tunnistan pattice  
andestuse jaoks ühte ristimist ja  
ootan surnute ülestõusmist ja  
tulevase maailma elu. Aamen.

Kodune

Universaalne palve

**Palvetame Issanda poole.**

Issand, kuule meie palvet.

**Armulaua liturgia**

Rünnak

Õnnistatud ole alati Jumal.

**Palvetage, vennad (vennad ja  
õed), et minu ohver ja sinu oma  
võib olla Jumalale vastuvõetav,  
Kõigeväeline isa.**

Las Issand aktsepteerib  
ohverdamist teie kätes Tema nime  
kiituse ja au eest, Meie heaks ja  
kogu tema püha kiriku hüve.

Aamen.

## Southern Sotho (Sesotho)

Thapelo ea Selallo

**Morena a be le Iona.**

Le ka moya wa hao.

**Phahamisang dipelo tsa Iona.**

Re ba phahamisetse ho Morena.

**A re leboheng Jehova Molimo oa rōna.**

E nepahetse ebile e lokile.

Oa Halalela, Oa Halalela, Oa Halalela Morena Molimo oa mabotho. Leholimo le lefatše li tletse khanya ea hao. Hosanna mahodimong. Ho bokwe ya tlang ka lebitso la Morena. Hosanna mahodimong.

**Sephiri sa tumelo.**

Re bolela Lefu la hao, Morena, le ho bolela Tsoho ya hao ho fihlela o tla hape. Kapa: Ha re ja Bohobe bona 'me re noa Mohope ona, re bolela Lefu la hao, Jehova, ho fihlela o tla hape. Kapa: Re pholose, Mopholosi wa lefatshe. ka baka la Sefapano le Tsoho ya hao o re lokolotse.

Amen.

Selallo

**Ka taelo ya Mopholosi mme re thehilwe ka thuto ya bomodimo, re iteta sefuba ho re:**

Ntata rona ya mahodimong. lebitso la hao le halaletsoe; mmuso wa hao o tle. thato ya hao e etswe lefatsheng jwaloka lehodimong. O re fe kajeno bohobe ba rona ba tsatsi le leng le le leng; mme o re tshwarele

## Estonian (eesti)

Armulaua palve

**Issand olgu sinuga.**

Ja oma vaimuga.

**Tõstke oma süda üles.**

Tõstame nad üles Issanda juurde.

**Tänu tänan Issandat oma Jumalat.**

See on õige ja õiglane.

Püha, püha, püha Issand võõrustajate Jumal. Taevas ja maa on teie au täis. Hosanna kõige kõrgemas. Õnnistatud on see, kes tuleb Issanda nimel. Hosanna kõige kõrgemas.

**Usu müsteerium.**

Kuulutame teie surma, Issand, ja tunnistage oma ülestõusmist Kuni sa jälle tuled. Või: Kui sööme seda leiba ja joote seda tassi, Kuulutame teie surma, Issand, Kuni sa jälle tuled. Või: Päästa meid, maailma Päästja, Sest teie risti ja ülestõusmise Olete meid vabaks lasknud.

Aamen.

Osadusriitus

**Päästja käsul ja moodustatud jumaliku õpetuse abil, julgeme öelda:**

Meie Isa, kes sa oled taivas, Pühitsetud olgu sinu nimi; su kuningriik tuleb, Sinu tehakse Maal, nagu see on taivas. Andke meile sel päeval oma igapäevane leib, ja anna meile andeks oma üleastumised, kui me andestame

### Southern Sotho (Sesotho)

melato ya rona; jwalokaha le rona  
re tshwarela ba nang le melato ho  
rona; mme o se ke wa re isa  
molekong; empa o re lopolle  
bobeng.

Morena, rea rapela, re lopolle  
bobeng bo bong le bo bong. ka  
mohau o re fe kgotso mehleng ya  
rona; hore, ka thuso ea mohau oa  
hao, re ka dula re lokolohile  
sebeng mme o bolokehile  
ditsietsing tsohle, ha re ntse re  
letetse tšepo e

hlohonolofalitsoeng le ho tla ha  
**Mopholosi wa rona, Jesu Kreste.**

Bakeng sa 'muso, matla le khanya  
ke tsa hao jwale le ka ho sa feleng.

Morena Jesu Kreste, ba ileng ba re  
ho baapostola ba hao: Ke le siela  
kgotso, ke le fa kgotso ya ka; u se  
ke ua talima libe tsa rōna; empa  
ka tumelo ya Kereke ya hao, mme  
ka mohau o mo fe kgotso le  
bonngwe ho ya ka thato ya hao.  
Ba phelang le ho busa ka ho sa  
feleng le kamehla.

Amen.

**Kgotso ya Morena e be le lona ka  
mehla.**

Le ka moya wa hao.

**A re feneng pontsho ya kgotso.**

Konyana ya Modimo, o tlotsang  
dibe tsa lefatshe; re hauhele.

Konyana ya Modimo, o tlotsang  
dibe tsa lefatshe; re hauhele.

Konyana ya Modimo, o tlotsang  
dibe tsa lefatshe; o re fe kgotso.

### Estonian (eesti)

neile, kes meid ületavad; ja viige  
meid mitte kiusatusse, kuid  
päästa meid kurjusest.

Vabastage meid, Issand, me  
palvetame, igast kurjusest, Andke  
meie päevil armulikult rahu, et  
teie halastuse abiga, Me võime  
olla alati pattudest vabad ja  
igasuguse häda eest, Kui ootame  
õnnistatud lootust ja meie Päästja  
Jeesuse Kristuse tulek.

Kuningriigi jaoks, jõud ja au on  
teie oma Nüüd ja igavesti.

Issand Jeesus Kristus, kes ütles  
teie apostlitele: Rahu jätan sulle,  
mu rahu annan sulle, mitte meie  
pattudele, Aga teie kiriku usu  
kohta ja andke armulikult talle  
rahu ja ühtsust vastavalt teie  
tahtele. Kes elavad ja valitsevad  
igavesti.

Aamen.

**Issanda rahu olgu teiega alati.**

Ja oma vaimuga.

**Pakume üksteisele rahu märki.**

Jumala talleke, sa võtad ära  
maailma patud, Halasta meie  
peale. Jumala talleke, sa võtad ära  
maailma patud, Halasta meie  
peale. Jumala talleke, sa võtad ära  
maailma patud, Andke meile rahu.

### Southern Sotho (Sesotho)

Bonang Konyana ya Modimo,  
bonang ea tlosang libe tsa lefatše.  
Ho lehlohonolo ba memetsweng  
selallong sa Konyana.

Morena, ha ke tshwanelehe hore u  
kene tlas'a marulelo a ka; empa  
bua lentswe feela, mme moyo wa  
ka o tla fola.

Mmele (Madi) a Kreste.

Amen.

A re rapeleng.

Amen.

**Qeto ea qeto**

Tlhohonolofatso

Morena a be le Iona.

Le ka moyo wa hao.

Molimo ea matla 'ohle a u  
hlohonolofatse, Ntate, le Mora, le  
Moya o Halalelang.

Amen.

Ho lelekoa

Tsoang, 'Misa o felile. Kapa: Eyang,  
le bolele Evangeli ya Morena.

Kapa: Tsamaea ka khotso, u ntse u  
tlotlisa Jehova ka bophelo ba hao.

Kapa: Tsamaea ka khotso.

Ho bokwe Modimo.

### Estonian (eesti)

Vaata Jumala talle, Vaata, see, kes  
võtab ära maailma patud.  
Õnnistatud on need, mis kutsuti  
talle õhtusöögile.

Issand, ma pole vääriline et  
peaksite sisenema minu katuse  
alla, Kuid öelge ainult sõna ja mu  
hing saab terveks.

Kristuse keha (veri).

Aamen.

Palvetagem.

Aamen.

**Lõplikud riitused**

Õnnistus

Issand olgu sinuga.

Ja oma vaimuga.

Võib kõikvõimas Jumal teid  
õnnistada, Isa ja poeg ja Püha  
Vaim.

Aamen.

Vallandamine

Minge edasi, mass on lõppenud.  
Või: minge ja teatage Issanda  
evangeeliumi. Või: minge rahus,  
ülistades Issandat oma elu järgi.  
Või: minge rahus.

Tänu Jumalale.